

0. SCIAMACHY Daily Report for level 0 products

[0.1 General Info](#)

[0.2 Product Quality Indicators](#)

[0.3 State monitoring](#)

[0.4 ADF monitoring](#)

0.1 General Info

This report contains a daily analysis on parameters extracted from SCIAMACHY level 0 data (The SCI_NL__0P product).

0.1.1 Report summary

The table below shows general characteristics of the data that are included into this report.

Item	Value
Report version	v1.3 20060731
Time of report generation	28MAR2008 09:28:55
Data source version	KSPT_L0/4303-N
Processing scope for products	21MAR2008 00:00:00 to 22MAR2008 00:00:00
Start time of first product within scope	20MAR2008 22:23:19
Stop time of last product within scope	22MAR2008 01:22:11
Total number of level 0 products	16
Number of level 0 products with errors	6


0.1.2 Summary per product

The following table shows a summary for each product used in this report.


#	Product name	Start time	Stop time	Prod err	ISP err sign	ISP miss sign	ISP disc sign	rs sign
0	SCI_NL__OPNPDE20080320_222319_000065572067_00044_31661_6285.N1	20MAR2008 22:23:19	21MAR2008 00:12:36	1	0	1	0	0
1	SCI_NL__OPNPDE20080321_000802_000064092067_00045_31662_6286.N1	21MAR2008 00:08:02	21MAR2008 01:54:51	1	0	1	0	0
2	SCI_NL__OPNPDE20080321_014946_000064092067_00046_31663_6287.N1	21MAR2008 01:49:46	21MAR2008 03:36:35	1	1	1	0	0
3	SCI_NL__OPNPDE20080321_033226_000064092067_00047_31664_6288.N1	21MAR2008 03:32:26	21MAR2008 05:19:15	1	0	1	0	0
4	SCI_NL__OPNPDK20080321_051506_000062842067_00048_31665_7715.N1	21MAR2008 05:15:06	21MAR2008 06:59:50	0	0	0	0	0
5	SCI_NL__OPNPDK20080321_065950_000059112067_00049_31666_7716.N1	21MAR2008 06:59:50	21MAR2008 08:38:21	0	0	0	0	0
6	SCI_NL__OPNPDK20080321_083821_000059802067_00050_31667_7717.N1	21MAR2008 08:38:21	21MAR2008 10:18:01	0	0	0	0	0
7	SCI_NL__OPNPDK20080321_101801_000059672067_00051_31668_7718.N1	21MAR2008 10:18:01	21MAR2008 11:57:28	0	0	0	0	0
8	SCI_NL__OPNPDK20080321_115619_000060482067_00052_31669_7719.N1	21MAR2008 11:56:19	21MAR2008 13:37:07	0	0	0	0	0
9	SCI_NL__OPNPDK20080321_133559_000057182067_00053_31670_7720.N1	21MAR2008 13:35:59	21MAR2008 15:11:17	0	0	0	0	0
10	SCI_NL__OPNPDK20080321_151117_000061042067_00054_31671_7721.N1	21MAR2008 15:11:17	21MAR2008 16:53:01	0	0	0	0	0
11	SCI_NL__OPNPDK20080321_165056_000059472067_00055_31672_7722.N1	21MAR2008 16:50:56	21MAR2008 18:30:04	0	0	0	0	0
12	SCI_NL__OPNPDK20080321_182908_000059952067_00056_31673_7723.N1	21MAR2008 18:29:08	21MAR2008 20:09:03	0	0	0	0	0
13	SCI_NL__OPNPDK20080321_200702_000062852067_00057_31674_7724.N1	21MAR2008 20:07:02	21MAR2008 21:51:47	0	0	0	0	0
14	SCI_NL__OPNPDE20080321_214955_000067012067_00058_31675_6289.N1	21MAR2008 21:49:55	21MAR2008 23:41:36	1	0	1	0	0
15	SCI_NL__OPNPDE20080321_233619_000063532067_00059_31676_6290.N1	21MAR2008 23:36:19	22MAR2008 01:22:11	1	0	1	0	0

0.2 Product Quality Indicators


This section shows information about product quality, currently temperatures.




sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080321_0.PNG











sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080321_1.PNG



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080321_2.PNG



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080321_3.PNG





0.3 State monitoring

The following section shows a comparison of modelled instrument state (as calculated by the DMOP planning files and using CTI tables to derive state) and the measured state variables from the L0 product (the SCINL0P_SCISOUPAC_state_id variable).

Total number of faults: **30869**

#	Actual time	Actual value	Planned time	Planned value
0	21MAR2008 00:00:28.532937	22	21MAR2008 00:00:28.532937	0
1	21MAR2008 00:00:29.657936	22	21MAR2008 00:00:29.657936	0
2	21MAR2008 00:00:30.657931	22	21MAR2008 00:00:30.657931	0
3	21MAR2008 00:00:31.657925	22	21MAR2008 00:00:31.657925	0
4	21MAR2008 00:00:32.657920	22	21MAR2008 00:00:32.657920	0
5	21MAR2008 00:01:11.052481	45	21MAR2008 00:01:11.052481	0
6	21MAR2008 00:01:11.427454	45	21MAR2008 00:01:11.427454	0
7	21MAR2008 00:01:11.677463	45	21MAR2008 00:01:11.677463	0
8	21MAR2008 00:01:11.927471	45	21MAR2008 00:01:11.927471	0
9	21MAR2008 00:01:12.177480	45	21MAR2008 00:01:12.177480	0
10	21MAR2008 00:01:12.427489	45	21MAR2008 00:01:12.427489	0
11	21MAR2008 00:01:12.677457	45	21MAR2008 00:01:12.677457	0
12	21MAR2008 00:01:12.927466	45	21MAR2008 00:01:12.927466	0
13	21MAR2008 00:01:13.177475	45	21MAR2008 00:01:13.177475	0
14	21MAR2008 00:01:13.427483	45	21MAR2008 00:01:13.427483	0
15	21MAR2008 00:01:13.677492	45	21MAR2008 00:01:13.677492	0
16	21MAR2008 00:01:13.927461	45	21MAR2008 00:01:13.927461	0
17	21MAR2008 00:01:14.177469	45	21MAR2008 00:01:14.177469	0
18	21MAR2008 00:01:14.427478	45	21MAR2008 00:01:14.427478	0
19	21MAR2008 00:01:14.677487	45	21MAR2008 00:01:14.677487	0




sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080321_5.PNG

This section gives an analysis of the DMOP execution. The execution is monitored by assigning various activities to timeline sequences found in the DMOP file, and by checking where "NEW" datasets are available in SCI_NL__1P products.

The following plot gives an overview of planned activities and actual state ids in the Level 0 products. The planning is taken from the DMOP files, and interpreted using information from OSDF files.

Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 21MAR2008.
 A medium gray color indicates the time span of available SCI_NL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.



sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080321_6.PNG


0.4 ADF monitoring

This section shows the (variation in) ADFs used for each of the products. It consists of:


- A table showing which ADFs were used for processing (red values indicate that multiple ADFs of the same type were used)
- Various time line plots, one for each ADF, which show when which ADF was used.

If multiple ADFs of a single type were used, these are marked **red** in the table.


Number	ADF
	CN0 (LEVEL_0_CONFIGURATION_FILE)
0	AUX_CN0_AXVPDS20020123_121901_20020101_000000_20200101_000000
	FPO (ORBIT_STATE_VECTOR_FILE)
1	AUX_FPO_AXVPDS20080319_010111_20080318_194718_20080328_211331
2	AUX_FPO_AXVPDS20080321_010112_20080320_184404_20080330_201017





sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080321_7.PNG












sciamachy_daily_report_level0_KSPT_L0_4303_N_20080321_8.PNG











Bar plot of planned DMOP activities and new calibration data for SCIAMACHY.
 Each row indicates an orbit. A light gray colour indicates the time span of 21MAR2008.
 A medium gray color indicates the time span of available SCI_NL_1P products for this day.
 The remaining colours indicate planned activities and/or special measurements.
 Planned activities are shown on the top half of each row, special measurements on the bottom half.

